

„Istarska Rijec“

Izdaj svakog četvrtka uveče. Svako drugo četvrtka donosi literarni prilog „Mladi Istarski“... Preplata za izmestvo iznosa 15 — lira na godinu, a za inozemstvo 20 — lira. Uredništvo i uprava: Italija, Trst (Trieste) — Via S. Francesco d'Assisi 20A. Telefon: 11-57.

ISTARSKA RIJEČ

Tjednik za pouku, gospodarstvo i politiku istarskog naroda.

Današnja J. R. ima prilog „Mladi Istarski“ br. 11.

Oglasi stoje 6 lira

za svaki četvrtak izdati u četiri jedrca sva četiri izdavanja... (text continues with details of advertising rates)

Dvojake mjere na svim linijama

Dvojake mjere namina lila je u vrijeme pokojne Austrije. Bilo ih je, koje su mogao opipati rukom... (text continues with historical context of double measures)

Neki današnji gospodari stede na sećanju, a često stede i na pilulama... (text continues with commentary on current economic measures)

Talijanski se ovo za vas ne vodi s pištoljem, ali s brigatijama... (text continues with political commentary)

Talijanski se nisu mogli odrići upotrebe dvojake mjere... (text continues with discussion of economic policy)

U nije bilo ni priziva ni pogovora... (text continues with further political analysis)

Neka narod jednog školskog okruža sa trista četvrtih hrvatskih i slovenskih djece... (text continues with a specific example of double measures)

Talijanski se učitelj može ogrešiti u svoje zvanične dužnosti... (text continues with commentary on education and double measures)

I tako to ide bez kraja i kome. Sto je dopušteno jednima, nije drugima i okrenuto... (text continues with general observations on double measures)

Medjutim Maltezi, gojniji Talijanci, školuju svi kao jedan cvjetak... (text continues with commentary on Italian influence)

Čudni je kulturni svijet bio na strani Malteza i hrvatskima nije ostalo drugo, nego ostaci Maltezima... (text continues with cultural observations)

I još smo u ono vrijeme častili i slavili... (text continues with historical references)

Iz rimskog Parlamenta

Govor našega poslanika Wilfana

U nedjelju sut, dne 15. t. m. p., prigodom zaključne rasprave o novom izbornom zakonu... (text begins the speech of Wilfan)

Naravno je, da jedan između nas malobrojnih slavenskih poslanika... (text continues the speech)

Zakon, o kojem se raspravlja te mu se, kako se čini, protiviti cijeli Parlament... (text continues the speech)

Govorilo na skrajnoj desnici: Videti čemo! (text continues the speech)

Giunta: Tu unutra tako, ali ne tako dole... (text continues the speech)

Presjd. Parlamenta: Pošt. Giunta, ne pretjeravajte! (text continues the speech)

Wilfan: Vjerujte mi, da govorim izravno i otvoreno... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

U ne ipak se, usporak s emu tonu, gojim, da čemo i kod ovoga zakona... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

da se asimilacija inorodnih manjina, da se izbrisu sa talijanskog zemljišta... (text continues the speech)

DOPISI

IZ RIJEKE.

Dok je ovo pišem, svam je u jednoj vodi, Stari Francoski veli, da mu je osamdeset godina, ali da se nam nije... (text begins a letter)

Da je ovdje uistinu tako vrelo, vidi se u najnovijim... (text continues the letter)

Da je ovdje uistinu tako vrelo, vidi se u najnovijim... (text continues the letter)

Da je ovdje uistinu tako vrelo, vidi se u najnovijim... (text continues the letter)

Da je ovdje uistinu tako vrelo, vidi se u najnovijim... (text continues the letter)



potajanje naše hrvatske škole. I drugi... znake za to imaju: premostenje naime tih... iznad hrvatske škole... i drugi je taj, što su stari...

Gospodarstvo

Pravilna hranidba marve.

Vrijeme je da se narodni gospodarstvenici... pravilno hranidbu marve... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Marva je glavni dio... marva je glavni dio... marva je glavni dio...

Stimo sav drag, korov i travu... treba čuvati od komaraca... komarac, u stvari... komarac, u stvari...

Koga muči besanica... muči besanica... muči besanica... muči besanica...

Bolesti želuća... bolesti želuća... bolesti želuća... bolesti želuća...

Uzroci su najčešće... uzroci su najčešće... uzroci su najčešće... uzroci su najčešće...

Štaša i zdravlje... štaša i zdravlje... štaša i zdravlje... štaša i zdravlje...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

Uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće... uzročnici su najčešće...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji... ni za vrijeme carske obitelji...

Razno vijesti

Domaća novosti.

Današnjem broju „Istarske Rijeci“... današnjem broju „Istarske Rijeci“... današnjem broju „Istarske Rijeci“...

Uspjeh našeg narodnog poslanika... uspjeh našeg narodnog poslanika... uspjeh našeg narodnog poslanika...

Tudja valuta na tržištnoj burzi... tudja valuta na tržištnoj burzi... tudja valuta na tržištnoj burzi...

Politički pregled... politički pregled... politički pregled... politički pregled...

Italija, 1. listopada, dne 15. 1. m. uredu... italija, 1. listopada, dne 15. 1. m. uredu...

U Francuskoj se proslavio prošle subote... u francuskoj se proslavio prošle subote...

Duh bratstva, započevši krvitu, ostaj... duh bratstva, započevši krvitu, ostaj...

„Bastille (Bastije) bila je u Parizu zgrada... bastille (bastije) bila je u parizu zgrada...

Rusija ide u susret svom konsolidovanju... rusija ide u susret svom konsolidovanju...

Rusija ide u susret svom konsolidovanju... rusija ide u susret svom konsolidovanju...

Mala seijačka škola

Kopriva kao lijek protiv slabokrvnosti

U Švedskoj se obično upotrebljava kopriva... u švedskoj se obično upotrebljava kopriva...

Uzme i žaliija liječe vrtolobiju

Uzme i žaliija liječe vrtolobiju... uzme i žaliija liječe vrtolobiju...

Kad koga ubode komarac

Kad koga ubode komarac... kad koga ubode komarac... kad koga ubode komarac...

počeli dizati svoje uloske i obavljaju sada svoje poslove putem drugih banaka... Uvjereni smo, da će dr. Gregorin prolići goru...

Novi „regolamento“ o tisku. Talijanski novinari, u kojima ne pripadaju sada vladajućoj stranci, su jako uznepljivani. Ministarsko vijeće je odobrilo novi „regolamento“ o štampi...

Tako naredba, koja je više ili manje pranje jednog zakona iz godine 1852, dakle iz najracionalnijih vremena. Time je sloboda štampa pokopana...

Stampa je predana na milost i nemilost individualnom pamećenju prefekta, koji kadkad može i tu pamećenju i pravilnom čovjeku, ali može da bude i nepravedan...

Jefitno iseljenje. Zadnji rat je skoro posvećao zemlju u najgoru pokrajinsku industriju. Uvijek mnogo glasnog upućuje... Punočuvano se naširoko bijedi i evoluti...

DR. MILAN MIHIĆ, demonstrator i operater na Sveučilišnoj Klinici za bolesti grla, nosa i ušiju u Beču, primat će bolešnice i izvršivati operacije u Novom Rijeku...

Tamanjenje gasionica s aeroplana. Na evijelju drveća, osobito na vrhu drveća leću leptiri svoja jaja, pa ih je teško tamantiti. Sad su pokušali s aeroplana, koji lete niško iznad drveća...

Konačno moramo napomenuti i to, da nikakva preporuka ne koristi, jer obilni postupaju strogo obilježenima dobivenim uputama, i upozorujemo naše čitatelje, da ne nastupaju raznim meštarima i varalicama, koji im se ponajaju, da će im pomoći...

Kongres delegata jugoslovenskih djaka iz Italije održavao se u Zagrebu od dne 23.VI. o. g. Na kongresu su bili prisutni delegati akademskih i srednjoškolskih udruženja iz Ljubljane, Maribora, Karlovača i Zadra...

Na kongresu su bili prisutni delegati akademskih i srednjoškolskih udruženja iz Ljubljane, Maribora, Karlovača i Zadra. Kongres je raspravljao o svim aktualnim pitanjima...

Do sedaj je običavalo već gojenice našu notranju zasebno pripravljene za srednje škole. Vsi su napravili dobar spresenim listi...

1. Zasebno pripravljeno za srednje škole u Italijanski način izjavljeno. Prvo je sprejem predložiti za spresenim i dobitno uspješno dovršen svaj ih razred ljudske škole...

Dr. svie zgori navedenimi prilogaši naj se postiglo naknadno do 15. avgusta l. n. na: Vodstvo Alojzjevišća, Gorica. Via Ponte Isanzo 2-9. Prekošli gojenici, ki želijo biti zopet sprejeti v zavod, naj poslijelo je prošnja.

Svega po malo

Ovogaodišnji Rošnja u Jugoslaviji. U Jugoslaviji ima ovogaodišnje dovoljno. U cijeloj državi ima svega oko 25 milijuna pitara ličva...

Zlatna polja. Ne gdje u Africi našli su Englezi neke zlatne rive, u kojima ima mnogo zlata, ali su sad iskopavali. I da ba Englezi to moraju nau.

Pala s drveta pa rodila trofej. Neka Talijanka popela se na drvo, da bere trešnje. Tom prigodom je pala s visine od 3 m i odmah pod oronem rodila trofej zlatne djece...

Parobrod bez dimnjaka prave sad u Americi. Prvi takav parobrod je tako velik, da će moći voziti 4500 putnika po moru.

I pčele vole svoju domovinu. Nijemci ka moru Francuzima naknaditi svoj šteta, koji su radu u ratu možda francuski seljaciima uništeni pčelinjaci, pa im sad Nijemci mora dati roveće pčela za odštetu...

Stari stogodišnjaci. Ljudi, koji proživu sto godina, ima malo, ali oni ne žive od svih naših drveća jednako dugo. Kod Francuza doživljaju obično takvi ljudi 105 godina, kod Jugoslavena 108 godina, kod Engleza 107 godina, kod Talijana i Španjolaca 103 godine, kod Nijemaca 102 godina, kod Danaca i Norvežana 102 godina, kod Rusa i 115 godina...

Tamanjenje gasionica s aeroplana. Na evijelju drveća, osobito na vrhu drveća leću leptiri svoja jaja, pa ih je teško tamantiti. Sad su pokušali s aeroplana, koji lete niško iznad drveća...

Konec svijeta za pet stolina godina. Neki Englez, koji kaže, da će do tog roka biti potrošen sav ugljen, koji se sad kopa iz zemlje, a kad nestane ugljena i drveta, morat će veći i ljudi izumrijeti.

80 sve pojede čovjek u svom životu? Neki Englez je u tome pravu račun, pa veli da će čovjek u svom životu dojedemdesete godine pojesti skoro 18 hiljada kilograma kruha, 12 hiljada kilograma mesa, 12 hiljada jaja, 25 hiljada kilograma soli, 3 hiljade kilograma kupusa, 25 hiljada litara tekućina...

100.000 maraka. U Rusiji se pokrajini Dnepru, moćno dočeka čovjek, da mu se pokrajini Dnepru, moćno dočeka čovjek, da mu se pokrajini Dnepru, moćno dočeka čovjek...

Ukradeni Muhamedov zub. U Carigradu je nestao jedan zub turskog proroka Muhamedova, pa je sad velika briga među Turcima, jer su taj zub svoja čuvati čuvali kao veliko svetinju već 1300 godina.

Uzasa eksplozija. Prošlog tjedna nastala je jedna eksplozija u Torčevu, u kojoj se ubila jedna osoba, uzasa eksplozija u Torčevu...

Zabrana bombardovanja otvorenih gradova u zraku. Prolazna komisija pravnička ovih je dana po želju američke vlade dovršila načrt...

Gramofon u džepu. Gramofon je sprava, koja svira i govori. Sad je neki Mađar izumio tako mali gramofon, koji nije veći od žepnog sata...

U Americi telefonički zapovijedaju konju, kuda ima da teče. U Americi se već svuda upotrebljava telefon bez žica, koji je tako malen, da ga lako nose i u džepu...

Najveća podmornica na svijetu. Prije nekoliko dana spusten je na more u mjestu Chatham u Engleskoj nova prijaška podmornica X-1, koja je istavoreno najveća od svih na svijetu...

Ledeni brijestovi. Svi se čudimo, odakle je bilo u prošlom mjesecu onako hladno vrijeme. A evo što je uzrok...

Zar je moguće da ima čovjek toliko kosti? Mnogi se čude, što ljudski tijelo ima 245 kosti, ipak u pripodobi sa šaranom...

Japanske smiješnosti. Japanci počinju pisati knjige, gdje im srcačama, a njihova se knjiga svršava gdje je kod nas na glavni list. Sto više vje je kod njih drukčije uređenje nego kod nas...

Najveća glava na svijetu. Neki James Menl, koji živi u New-Yorku, ima glavu od 1290 mm u obimu. To je sigurno najveća glava na svijetu.

Zrnje biserovo. (Naravno poslovice iz Istre). Ki više volj mir, nego narodno poštenje, nima mira ni postojanja...

Ki svoj jezik zenuje, u tudjega zavuljuje, vragu se za blagoslov zenuje. Ki se svoja naroda šramuje, ta se za zločinca bez zločina iskazuje...

Ustati se kasno. Dobro ni, ni' kasno. Kromu rad je mir, Glad mi je neprij. Niko ne bje tako slavan, Da bi slavio bio ravan...

Dobra žena, sin i kći. Radosti su knje tri. Odgovorni urednik: IVAN MARJA ARHEVIZ. Izdavači: DR. STOJAN BRUŠIĆ I IVAN STJER. Tiskar: TISKARA „JEDINOST“ U TRSTU.

Autorizovana primanja (babica)

Nina Slavetz u Trstu, ulica Giulia br. 22. III. kat, preporuča se mnogobrojnom prosjitu umornih žena i roditelja. Govori hrvat-slovenački, češki, njemački i talijanski.

Novo daske i grade

svake vrste prodaje MATEJ HANČIĆ, Krištin Zmijug kod Kanfanara.

BANKA „SLAVIJA“ D. D. Centrala: BEOGRAD - Filijala: SUŠAK prima uloge 8% -tne kamate Vršiti sve ostale bankovne poslove

LJUBLJANSKA KREDITNA BANKA Telefon: 5-18 Podružnica u Trstu: Via XXX Oktobre 11 Telefon: 5-18

Znanje je sila! 14 knjiga 35 Lira Svijetlost budi život! Šta treba da čitamo? 1. U Sinclair: „CAR UGALI“ Poznati američki roman...